



САҢГА ОЛЖ

375
ЧУРАПЧА
1648-2023

№ 41 (1918) ● Алтынньы 20 күнэ, 2023 сыл, Бээтинсэ ● 12*



Бу
нүөмэргэ

Култуура

Култуура үлэһиттэрин сүбэ
мунһаба буолла/2

Исписэлиис тырыбыната

Олохпут устуоруйата, уйгута
сыыппараттан тутулар/3

Тэрилтэ түбүгэ

“Чурапчы” ТХПК бүгүнгү
туруга/4

Ийэ дьоло - оҕоҕо

Тиэргэн. Ийэ күнүн чэрчитинэн наҕараадаламмыт ийэлэри кытта оҕо иитиитин тула кылгастык сәһэргэстибит/5



Ийэ күнүнэн элбэх өлөлөөх бастыг ийэлэри чизстээтилэр // НАТАЛҔА СИБИРКОВА ТУУРБИТЭ

Тэттик

Чурапчыга саҕа реанимобиль бэрилиннэ

Бу күннэргэ өрөспүүбүлүкэбит улуустарыгар саҕа реанимобиль массына күлүүстэрэ туттарыллыбытара, ол иһигэр Чурапчы улуунун киин балыһатын бас билиитигэр эмиз бэрилиннэ. Дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин дорубуйа харыстабылын бастагы сүһүбүн сайыннары мэдиссиинэ көмөтүн хаачыстыбатын уонна бары аранганы, ыраах сытар улуустары хабар кыабы үөскэтэрин тоһоҕолоон турардаах. Бу этиилэргэ Сахабыт сириг салаптата улахан болҕомтотун уурам, Ил Дархаммыт сөптөөх быһаарынылары ыланан, үгүс оройуоннарга тустаах тиэхиниик, оборудование көрүлпэк, саҕа балыһалар тутулланнар дорубуйа харыстабылым эйгэтэ кэккэ сылларга биллэрдик сайынна, тубуста.

Хоптоҕоҕо алаастар ааттарын билиһиннэрэр каарта-схема сүрэхтэннэ

Дириг бөһүөлэгэр “Хоптоҕо алаастарын ааттара” диэн каарта схеманы сүрэхтээһин дьоро тэрээһинэ буолла. Бу дьохуннаах уонна кэскиллээх үлэни СӨ үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ, педагогической үлэ бэтэрээнэ, география учуутала Анна Гаврильевна Борисова бэлэмнээн таһаартарда. Биһирэм тэрээһингэ кэлбит нэһилиэк олохтоохторо каартаны көрөн-билсэн баран, сир-дойду ааттарын билиһини уонна үүнэр ычат билэригэр, сирдэр, алаастар ааттара симэлийэн, упарыйан хаалбаттарыгар улахан үлэ оноһуллубутун бэлиэтээтилэр. Каартаны Анна Гаврильевна 50 аҕсазынан бэйэтин үбүнэн таһаартарбыт. Бу күн каарта барыта тутта атыыга тарданна. Онуоха сүрүннээн эр дьон сэргээн туран атыыласпытта кэрэхсэбиллээх. Онон олохтоохтор бадаларын учуоттаан, эбии таһаартарарга сакаас хомулунна. Диригнэр бу үтүө холбурдарын улууспут атын нэһиликтэрэ өйүөхтэрэ диэн эрэнэбит.

Чурапчы учууталлара саҕа дьарык тэтэрээтин онгортон таһаардылар

Бу күннэргэ Саха сириг үөрэҕириитин эйгэтигэр саҕа, сонун таһаарыы сүрэхтэннэ. Бэһис кылаас үөрэнээччилэрин ааҕар сатабылларын сайыннарар, толкуйдатар соруудахтардаах «Ыллы» диэн дьарык тэтэрээтэ бэчээттэнэн табыста. Саҕа кинигэ оҕо төрөөбүт тылын баайын тулалыыр эйгэтин кытта ситимнээн, өбүгэтин үгэһин карахсаан улаатарыгар олук ууран БҮӨСБ ирдэбилигэр тирэҕирэр тиэхистэр, соруудахтар, эрчиллиилэр киридилэр. Үөрэх дьыла саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри, ыйдарынан арахсан, барыта 34 дьарык баар. Ыйдар тиэмэлэринэн арахсаллар. Холбур, кулун тутарга сүрэхтээх буолуу, үлэһит киһи, онтон сэтиннигэ тулуур, сыра-сылба туһунан тиэхистэр уонна соруудахтар суруллубуттар. Дьарык тэтэрээтин Семен Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын саха тылын, литэрэтиирэтин учууталлара — В.К. Дьяконов, С.И. Еремеева, Е.В. Иванова, И.И. Неустроева, С.Д. Платонова, Л.Е. Пронова толкуйдаан онгордулар.

Чурапчыга күн-дьыл туруга

Алтынньы 20 күнэ БЭЭТИНСЭ	Алтынньы 21 күнэ СУБУОТА	Алтынньы 22 күнэ БАСКЫҤААННА	Алтынньы 23 күнэ БЭНИДИЗНЬНИК	Алтынньы 24 күнэ ОПТУОРУНЬУК	Алтынньы 25 күнэ СЭРЭДЭ	Алтынньы 26 күнэ ЧЭППИЗР
-6° -12°	-6° -13°	-6° -9°	-4° -7°	-3° -11°	-3° -9°	-5° -9°

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

Айсен Николаев Кытай норуодунай өрөспүүбүлүкэтин салайааччыларын кытта көрүстэ

Ил Дархан Айсен Николаев бу күнүгүгү Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтигэр үлэлээтэ. Кини Кытай Хэйлунцзян провинсиятын Коммунистической партиятын партийнай комитетин сакирэтээрэ господин Сюй Цины уонна Хэйлунцзян провинсиятын губернаторун госпожа Лян Хуэйлины кытта кэпсэтинни ыытта. Көрсүһүүгэ биһиги регионмутун кытта сибээһи сайыннарыыга туһуламмыт холбоһуктаах бырайыагы дүүллэстилэр. "Бу - Дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин уонна КНР Бэрэсэдээтэлэ Цзиньпин Си олохтуур биригэ үлэлээһиннэрин бөһөгөтүүгө ордук суолталаах. Онуоха хардарыта биригэ үлэлээһи усулуобуйатын хааччыарга бары күүспүтүн ууруохпут", - диэн Ил Дархан тус Телеграм-ханаалыгар суруйар.

Суһал көмө массыыналар кэллилэр

Өрөспүүбүлүкэ медицинскэй тэрилтэлэригэр 10 суһал көмө массыынатын биздрдилэр. Билинги оборудованиелаах тырааныспар Саха сиригэ элиэниэлэригэр уонна бөһүөлэктэригэр туһанылыаҕа. Кини балыһалар кылаабынай быраастарыгар саҕа массыыналар күлүүстэрин өрөспүүбүлүкэ баһылыга Айсен Николаев туттарда.

Саҕа медицинскэй тырааныспар балыһаларга «Доруобуйа харыстабыла» национальнай бырайыак чэрчитинэн бэриллэр. «Бу иннинэ Саха сиригэ балыһалар манньк массыыналары муус устар ыҕа туппунтара. Саҕа медицинскэй тырааныспар өрөспүүбүлүкэ тыатын сиригэр врачевной амбулаторияларга, ол иһингэр Арктикада Орто Халыма улууустарыгар барда», - диэтэ Айсен Николаев.

Сэттэ массыына – УАЗ уонна үс массыына – ГАЗ баазатыгар оҥоһуллубуттар, Арктика усулуобуйатыгар үлэлиригэ бөлөмнөммиттэр, анал «хотугу» комплектациянан хааччылыылаахтар. Итилэртэн биригэ массыына Чурапчытаагы кини балыһаҕа ананна.

Хотугу аҕыйах ахсааннаах төрүт омукар ассоциацияларын сийиэһигэр бэлэмнэнэллэр

Бу учурааттаах сийиэһи тэрийини боппуруостарын тула алтынньы 17 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатын бэрэсэдээтэлин солбуйааччы Ольга Балабкина ыһпыт мунньаҕар дүүллэстилэр.

Ассоциация бэрэсидьиэнэ Андрей Кривошапкин иһитинэрбитинэн, сийиэс быйыл ахсынньы ыҕа буолуоҕа. Манна РФ Уһук Илинги, Сибир уонна Хотугу аҕыйах ахсааннаах норуоттарын ассоциациялара, федеральнай уонна өрөспүүбүлүкэтээди былаас уорганнара, Саха сиригэ 13 арктикатаагы оройуоннарын бэрэстэбиитэллэрэ кыттыахтара.

"Сийиэс интинэн, хотугу аҕыйах ахсааннаах төрүт норуоттар төрөөбүт тылга уонна литератураҕа учууталларыгар аһаҕа сийиэс ыһтыллыаҕа. Ил Дархаммыт Айсен Николаев тылы харыстааһынга туһуламмыт манньк дьонун дьаһал тэрилтэрин өйөөтө. Тыл – ханнык баҕарар норуот омукар быһыытынан сүлпэг-симэлийбэт төлкөгө, үүнэр-сайдар тирээгэ, духуобунай култууратын, үтүө үгэстэрин сүрүн бааһа буолар. Онон төрүт тылбытын үөрэтэр учууталлар тылбытын, култуурабытын харыстааһынга, үөрэтиигэ сананы киллэрингэ, үөрэтин технологиятын саҕардымыга уопут атастаһаахтара", - диэтэ Андрей Кривошапкин.

Итини тэнгэ, сийиэс интинэн араас хабааннаах сэмнээрдэр, төгүрүк остуоллар, дискуссия былаһааккалара, култуурунай дьаһаллар былаанналар.

СӨ Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыбатын
пресс-сулууспата.

Култуура үлэһиттэрин сүбэ мунньаҕа буолла

Култуура. Култуура үлэһиттэрэ түмсэн,
быйылгы сезонга сүрүн үлэлэрин
торумнаатылар



Саҕа исписэлиэстэри чиэстээтилэр. // ААПТАР ТҮӨРИИТЭ.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Үгэс курдук, сыл аайы ыһтыллар култуура үлэһиттэрин сүбэ мунньаҕа Чурапчы нэһилиэгин "Айылгы" НАДЬ-гэр сонун хайыскалаах сабаланна. Улууспут 17 нэһилиэгиттэн барыта 200-тэн тахса култуура дьэһэлэрин, муусука уонна ускуустуба оскуолаларын дириэктэрдэрэ, уус-уран салайааччылара, муусой, бибилэтиэкэ үлэһиттэрэ, норуодунай кэлэктииптэр кытыннылар.

Мунньахха СӨ култуура уонна духуобунас сайдымын министриэ Афанасий Ноев быһа сибээскэ тахсан кыттымыны ылбыта мунньах таһымын үрдэттэ. Афанасий Иванович тус этинигэр Чурапчы улууһун култуураҕа салаатын үлэһиттэрэ мэлдьи инники күөһүгэ сылдьалларын итинэн быйылгыттан атын эрэгийиннэр баай

уопуттары кытары атастаһан, сагалы сайдыы суолугар үктэммиттэрин биһиринин эттэ, бука барыларын кыстыкка үктэммиттэринэн, кытаанах доруобуйаны баҕаран туран эбэрдэлээтэ.

«Бүгүһү күнүгэ үлэһит сүрүн сорукартын ылынахтаахпыт, дьоммут санааларын истиэхпит. Быйылгы дьылга уратыбыт диэн – биһиэхэ быһа бизиринэн Бурятияттан кэллээгэлэрбит бэйэлэрин бырайыактыыр үлэлэрин үс сүрүн хайысхатын кэпсэхтэрэ, кинилэри кытары Забайкальскай кыраай Чита куоратыттан кэллээгэлэрбит эмнэ тахсан үлэлэрин-хамнастарын билиһинэрэхтэрэ. Итинэн хайдах табылларын, хардарыта боппуруостары бэрсэн, хоруйдары истиэхпит. Онтон күн иккис аһаарыгар былаһааккаларынан тарҕаһан үлэһиттэр. Манньк саҕалааһын бэйэбит хайысхабытыгар аһа бастакытын ыһтыллар», - диэн Чурапчы улууһун култуураҕа

управлениетын начаалынньыга Петр Гулаев кэпсээтэ.

Тэрээһин үөрүүлээх чааһыгар улуус дьаһалтатын исписэлиһэ Алена Пермякова кыттымыны ылла, кини 2024 сылга үлэҕэ кириэхтээх Бахсытаагы НАДЬ-тин, СӨ бастакы Ил Дархана Егор Борисов архыып-библэтиэкэтин дьэһэ түмүктэнэн үлэҕэ кириэрин уонна Хатылытаагы көһөрүллүү муусойа тутулларын туһунан үөрүүлээх сонуннары иһитинэрдэ. Култуура начаалынньыга Петр Егорович үчүгэй көрдөрүүлээх үлэһиттэригэр эбэрдэ суруктары ону сэргэ Алабар нэһилиэгин эр дьонун аһаамбыла, Мугудайдаагы "Көлүкүчү" оҕо үчүгү аһаамбыла, Петр Решетников аатынан норуот тылаатыра норуодунай ааттарын бигэргэллэригэр туһулуур сэртификэттэрин туттарда. Быйыл саҕардым үлэҕэ ананан калбит эдэр исписэлиэстэри чиэстээһин буолла.

Улууска - бу күнүгүгэ. Дьокутааттар устаапка уларытыы киллэрдилэр

Людмила ГОРОХОВА

Алтынньы 19 күнүгэр улуус мунньаҕын – 3-с учурааттаах сисэһийэтигэр дьокутааттар Чурапчы улууһун (оройуонун) муниципальнай тэрилли устаабыгар уларытыыны киллэрдилэр.

Ол курдук, Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Чурапчы улууһа (оройуона)» муниципальнай тэриллин аны мантан ыла уларытыллан,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Чурапчы улууһа» муниципальнай оройуон диэн ааттаныаҕа. Ону сэргэ 2023 сыл алтынньы 11 күнүгэр Чурапчы улууһун дьокутааттарын иккис учураата суох сисэһийэлэригэр ылынылыбыт 13 нүөмэрдээх быһаарыыны көтүрдүлэр.

15-с, 16-с нүөмэрдээх алтынньы 19 күнүгүгэ быһаарыылары сийилин санаолох.рф саайтка билсинг.



Сонуну
сылланын киллэр
версия

Афиша

Сынньаланга

Репертуар с 19 по 25 октября

Посещение -
единичный вход

Скидки и льготы на посещение киносеансов кинотеатра «Айыллаан»

- Вторник** - Многодетным семьям (Льготы предоставляются на членов только одной семьи) 50% от стоимости билета.
- Среда** - Пенсионеры, инвалиды 1,2 группы 50% от стоимости билета.
- На все дни кроме четверга** Ветераны ВОВ, дети инвалиды 100% от стоимости билета.
- Пятница** - Ветераны боевых действий, дети сироты (крутые сироты) 50% от стоимости билета.
- Без ограничения** - дети до 5 (пяти) лет включительно 100% от стоимости билета.
- В день рождения** - Именинникам (при предъявлении документа) 3 дня до и 3 дня после 100% от стоимости.

Полиция извещает

Подразделение по делам несовершеннолетних сообщает

За 2022 г. на учет подразделения по делам несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, бытового газа было поставлено 17 несовершеннолетних, по итогам 9 месяцев 2023 года поставлено 17 несовершеннолетних.

Только за последние 2 недели произошли 2 случая вдыхания несовершеннолетними паров бензина и бытового газа, с участием 4 несовершеннолетних в возрасте с 12 до 15 лет.

Первый случай произошел 28.09.2023 в с. Толон Бахсытского наслега, двое несовершеннолетних 15 и 12 лет нюхали бензин, который был в доступном месте во дворе дома, у одного из них установлено опьянение, находился под наблюдением врачей.

Второй случай произошел 04.10.2023 в с. Чурапча, двое несовершеннолетних 12 и 13 лет нюхали пары бытового газа, которые купили в магазинах в центре с. Чурапча, у обоих установлено опьянение, находятся под наблюдением врачей.

По двум фактам удалось выявить несовершеннолетних, благодаря бдительности работников школы и неравнодушных граждан. На родителей и законного представителя несовершеннолетних возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 5.35, ст. 20.22 КоАП РФ.

Газ вызывает сильную психологическую зависимость. Как родителям распознать, что ребенок начал дышать газом, клеем и т.д. Внимательному родителю это трудно не заметить.

Во-первых, сразу ощущается сильный запах вещества от одежды и волос ребенка. Во-вторых, надо обратить внимание на цвет лица: если оно красное, то вполне возможно, что ребенок мог надыхаться. В-третьих, после употребления того или иного наркотического вещества у всех людей расширяются зрачки. После газа ребенок, как правило, ведет себя как пьяный, но запаха алкоголя вы не почувствуете. Также надо обращать внимание на психическое состояние: если ваш ребенок перевозбужден или ведет себя агрессивно, или же наоборот появилась вялость и апатия - это тоже может быть признаком употребления чего-нибудь наркотического. Помимо этого, после интоксикации у ребенка может возникнуть тошнота, рвота, головокружение, вплоть до потери сознания. Даже если подышать газом единожды, это может серьезно навредить нервной системе - нейроны умирают, и человек попросту теряет умственные способности. От этого легко можно и умереть, смерть может наступить от удушья, отека мозга, легких, паралича дыхания, закупорки дыхательных путей рвотными массами.

Подростки 11-15 лет чаще всего токсикоманят после школы, всё-таки выявить детей, увлекающихся «газовой токсикоманией», при достаточной вашей внимательности можно, и признаки её такие: верхняя часть тела, голова обычно горячие на ощупь (прилив крови), лицо отёчное; раздражение слизистых верхних дыхательных путей (нос - красный); вокруг

... Батарээ өттүна	Улахан тыгырахтаах көтөр								
Эппит тыллаабар эппэтэх тыл ...									
Бордыгастах стадиона	Үгүһү быһаарар	Бал-пабайы атын аата		кырбас оҕолордоох					
	... да туһан	... күөх	... бука	... биллэ (үөл кус)	... салама				
Бадьыс, тутуур, соһуур (кэлс.)									
Сахалы бир киинэ	Хаарты маһа	Үөһэ Дьааны нһалиһа			Тинс төрдүн эгэ				
					Сүөһү кулгаабар оноһуллар бала				
Ырыа «... сыллаан ылым АУУ				Ырыа «... кэл-линэ»					
		таарба үлэ (кэлс.)	Өрүү сүтэрбитин көрдүүр көтөр						
					... тып			ардах	
Толук тутуу, баскы биэри	Лалтештартан биридэстэрэ			Улуу дойдуну оҕуһа мөңгүрүүр үһү					
								...лит (туоһу)	
...бодо	Нэп... (кыһа мөһнүм, санын сабар танас)			... эрэ эстийэтин					
... сэлэн				Туттар тэрил				Суумалаа	

«Сканворд: тэрийсөччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалы сканворд 3» ылылына. Хаһыат 40 нүөмүрүгэр тахсыбыт сканворд эппиттэрэ. Туруору: Төлөрүйүү, сөмүйү, өргөс, түлүрбөх, өртүтүү, түвкүн, улар, үөл, Гулаг, өркөн, уһаты, соку, Өнөй, уран. Сыгыары: Күөрдэм, лүөн, өттүк, Рига, үтүө, үс, түүк, өн, Бүлүү, сизэ, Бөтүг, Мир, ууһу, бааллар, Эйгэ, аата, хаартыһа

губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи; охриплость голоса; слабость, тошнота и рвота; грубые расстройства поведения: агрессия, обман и т.д. Если вы заметили, что у вашего ребенка появились вышеперечисленные признаки, не затягивайте, обращайтесь к врачам, психологам. Если вы обнаружили дома своего ребенка потерявшим сознание, а при нём находится газовый баллончик или зажигалка, то пострадавшего необходимо эвакуировать на свежий воздух, уложить на спину, расстегнуть стягивающую одежду, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт; если ребенок пришел в себя, не давать ему уснуть, напоить его сладким крепким чаем.

Уважаемые родители, только вы можете спасти своих детей! Пусть ваш ребенок будет всегда в поле зрения.

Индивидуальным предпринимателям, продавцам желаем

быть всегда бдительными, с осторожностью реализовать запрещенные товары лицам, в возрасте которых сомневаетесь, проверять возраст лиц по документу, удостоверяющему личность гражданина.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции по ст. 6.23 КоАП РФ.

В Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях Законом РС(Я) от 14.06.2022 2497-3 N 905-VI введена ответственность за нарушение запрета продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ, и вовлечения несовершеннолетних в процесс

употребления сжиженного углеводородного газа по ст. 2.9 КоАП РС(Я), которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторное совершение действий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Обращения граждан принимаются круглосуточно дежурной частью отдела МВД России по Чурапчинскому району, по телефонам: 102, 41-552.

Кэскил СИВЦЕВА,
инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Чурапчинскому району.

ЯТУТ

САЙТ ОБЪЯВЛЕНИЙ В КУТУМ



И тут!
Все Якутия тут!



КУТУРБАН

Кытаанах нэһилиэтин Бочуоттаах олохтооҕо, РФ норуот үөрэҕиритин туйгуна, ытыктыр киһибит **ЛАЗАРЕВА Азалия Васильевна** уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, оҕолоругар, сизэнэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тизрдэбит.

Кытаанах орто оскуолатын 1972с. бүтэрбиттэр.

Күндү ийэтэ, РФ үөрэҕиритин туйгуна, Кытаанах нэһилиэтин Бочуоттаах олохтооҕо **ЛАЗАРЕВА Азалия Васильевна** ыалдьан олохтон туораабытынан, биригэ үлэлиир кэллиэгэбитигэр, "Үөрүү" оҕо сайдар киинин эбии үөрэхтээһинин учууталыгар Альбина Семеновна Дьячковскаяга, кини дьиз кэргэнигэр дириг кутурбаммытын тизрдэбит.

Улуустаагы үөрэх салалтата, "Үөрүү" оҕо сайдар киинин кэлэктиибэ, профсоюзта.

Тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, хос эбэлэрэ **ЛАЗАРЕВА Азалия Васильевна** уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, биригэ үөрэммит доҕорбутугар Альбина Семеновна, Николай Егорович Дьячковскайдарга дириг кутурбаммытын тизрдэбит.

Кытаанах орто оскуолатын 1980 сыллаахха бүтэрбиттэр.

Күндү эһэтэ, Үрэх-Күөрэ олохтооҕо, үлэ, тыыл бэтэрээнэ **КАПИТОНОВ Гавриил Егорович** ыалдьан олохтон туораабытынан, биригэ үлэлиир кэллиэгэбитигэр Ирина Гаврильевна Капитоновага дириг кутурбаммытын тизрдэбит.

Киин бибилэтиэкэ кэлэктиибэ.

Оддулуунтан төрүттээх Мындабаайы бөһүөлөгүн олохтооҕо, Хоту көһөрүллүү кыттыылааҕа, үлэ бэтэрээнэ, Потребкооперация Бочуоттаах үлэһитэ, "Ийэбэ албан аат" I, II, III-с истиэпэннээх мэтээл хаһаайына, күндү ийэбит, эбэбит **ЯКОВЛЕВА Матрена Харлампьевна** бу дьыл, алтынны 18 күнүгэр уһун, ыарахан ыарыттан 85 сааһыгар олохтон туораабытын аймахтарыгар, билэр дьонугар диригник курутуян туран иһитиннэрэбит.

Оҕолоро, сизэнэрэ, биригэ төрөөбүттэрэ.

Болугур нэһилиэтин олохтооҕо, Хоту көһөрүллүү кыттыылааҕа, үлэ бэтэрээнэ, Потребкооперация Бочуоттаах үлэһитэ, "Ийэбэ албан аат" I, II, III-с истиэпэннээх мэтээл хаһаайына **ЯКОВЛЕВА Матрена Харлампьевна** уһун, ыарахан ыарыттан олохтон туораабытын, оҕолоругар, сизэнэригэр, чугас аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тизрдэбит.

Чурапчы улуунун дьаһалтата, дьокутааттарын Сэбиэтэ уонна Дьокуускайтан Чурапчы түмсүүтэ.

Чакыр нэһилиэтин Бочуоттаах олохтооҕо, Чакырдаабы "Күнчээнэ" уһуяан Бочуоттаах үлэһитэ, ытыктыр кэллиэгэбит, наҕабанньыкпыт, күндү дьүөгэбит **ФЛЕГОНТОВА Клара Семеновна** ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, тапталлаах кэргэнигэр Петр Прокопьевичка, оҕолоругар Татьянага, Еленага, Александрага, Анжеликага уонна кинилэр дьиз кэргэтэригэр, уолугар Прокопийга, сизэнэригэр дириг кутурбаммытын тизрдэбит.

Чакырдаабы "Күнчээнэ" уһуяанга биригэ үлэһэбит кэлэктиибэ.

Махтанабыт

РСФСР үөрэҕиритин туйгуна, "Оройуон иннигэр үтүөлэрин иһин" 3-с истиэпэннээх бэлиэ хаһаайына, Кытаанах нэһилиэтин Бочуоттаах олохтооҕо, тапталлаах ийэбит, эбэбит, хос эбэбит Лазарева Азалия Васильевна бу дьыл, алтынны 13 күнүгэр олохтон туораата. Күндү киһибитин сүтэргит ыарахан кэммитигэр күүс-көмө, өй-бүл буолбут Кытаанах нэһилиэтин дьаһалтатыгар, Кытаанах орто оскуолатын кэлэктиибигэр, ийэбит чугас ыалларыгар, дьүөгэлэригэр, Иван Петрович Пономаревка, аймахтарбытыгар, биригэ үөрэммит оҕолорбутугар, табаарыстарбытыгар, дьүөгэлэрбитигэр улахан махталбытын тизрдэбит. Дьиз кэргэннигигэр этэнгэ буолууну баҕарабыт.

Оҕолоро, сизэнэрэ, хос сизэнэрэ.

БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ньургун Алексеевич Оконешиников аатыгар бэриллбит байыаннай билиэт сүппүтүнэн, дьингэ сурунун аарылар.

Кэриэстэбил

Күндү киһибит сырдык кэриэһигэр

Тэнгэ улааппыт, оҕо саасытын биригэ атаарыт дьүөгэбит, табаарыспыт, сайлыбыт кылааспыт биир чабылхай үөрэнээччитэ, ыспарсымыана, актыбыына **Александрова Александровна** ыарахан ыарыттан олохтон олус хомолтоохтук туораабыта биир сыла туолла.

Шура 1991 сыл, кулун тутар 10 күнүгэр Чурапчы улуунун Чакыр нэһилиэгэр Александра Константиновна уонна Александр Гаврильевич Адамовтар дьиз кэргэннэригэр үлүс оҕон төрөөбүтэ. Кыра эрдэбиттэн олус оттомноох, поп-бааччы, ханнык баҕарар болпуроһу быһаарсар буола улааппыта. 1997 с. Чакыр орто оскуолатыгар бастагы кылааска кирибит. Билигэ-көрүүгэ тардыһылаах буолан, үөрэсэр олус кыһамньылаах, куруутун бэлэмнээх буолара. Оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэригэр кылаас лидерэ, кылаас, оскуола тэрээһиннэригэр актыбыыс быһытынан биллэрэ. Оскуола, нэһилиэк, улуус, өрөспүүбүлүкэ араас күрэхтэрин кыайылааҕа буолара: олимпиадалар, брейн-ринг, успуорт көрүннэригэр инники сылдыра. Математика, биология, химия, география предметтэрин улуустаагы олимпиадаларыгар бириистээх мизстэлэри ыла. Хайыһарга улуус, өрөспүүбүлүкэ иһинэн

күрэхтэһиилэргэ I, 2-с мизстэлэргэн түспүтэ. Оскуоланы бүтэрэр сылыгар оскуола саамай үрдүк наҕараадатын – Эрилик Эрис-тиин аатынан бириэмийэ лауреатынан буолбута, үөрэххэ үрдүк көрдөрүүлэрин иһин, Эрилик Эристиин иппит кыһын Тамара Семеновна Яковлева уонна Агафий Иннокентьевич Адамовтар анал бириэмийэлэрин ылбыта.

Оскуола кэнниттэн 2008 с. Хотугулуу-Илинги Федеральной университетка биолого-географической факультетка кириэн, 2013 с. «педагог-учитель химии и биологии» уонна «химик-аналитик» дьин икки дипломнаах бүтэрбитэ. Кини устудьуоннуу да сылдьан, хайыһарга дьарыктанарын ыһыктыбатаҕа. Университеттар уонна үнүстүүттэр икки ардыларынаагы күрэхтэргэ хас да төгүл призердаабыта. Дьокуускай куоракка 2008 с. 5-с Универсиадага чөмпүйүөннээн, кыһыл көмүс мэтээл хаһаайына буолбута.

Шура идэтинэн Мириной куоракка Айылба харытабылын тэрлэтэтигэр үлэтин саҕалаабыта. Онтон «Алроса» акционернай хампаанньа Ботубуйатаагы геолого-разведочнай экспедиция лабораториятын исписэлиһинэн олохтон туоруор дьэри ситиһилээхтик үлэлээбитэ. Үлэтин, үлэлиир кэлэкти-

бин, олохтор Мириной куоратын олус сөбүлүүрө, элбэх табаарыстардааҕа, дьүөгэлэрдээҕэ. Кини бу үлэҕэ кириэбиттэн хайа боруодаларын чинчийэрэ, рационализаторскай үлэҕэ кыттан, 2017 сыллаахха Рационализатор даҕастырыанньатын, Махтал сурук туттарбыттара, харчынан бириэмийэ олохтоммута.

Бу үлэлиир юмугэр олохтон аргыһын Дмитрий Васильевич Александровы көрсөн, 2017 сыллаахха баалаан ыйыгар ыал буолан, кыыс оҕолорбуттара. Эдэр ыал инники олохторугар элбэх былааннаах, сыллаах-соруктаах, үгүһү ситиһэр ыра санаалаах этилэр.

Биһиги Шурабыт ыар ыарыыга туруулаһан, тигэх күнүгэр дьэри үтүөрэтигэр эрэллээх сылпыт.

Кылаасытыгар Шурабыт саамай бас-көс киһибит буолара. Биир да тэрээһин кини салайыыта суох ааспат этэ.

Доҕорбут Шура биһиэхэ барыбытыгар холобур буолара: куруутун үөрэмкө эрэ сылдыра, тас да көрүнүнэн, дууһатынан да наһаа кэрэ киһи этэ. Өйдөөх, элэксэй, аһыныас сүрэхтээх. Дьону кытта биир тылы булар: оҕо да, эдэр да, кырдыаҕас да буоллун. Кини олоҕу көрүүтэ олус дириг этэ. Чугас дьонугар, төрөппүттэригэр истин-иһирэх сыһаннааҕа, кинилэр тустарыгар ис

сүрэхтээн ыалдьара, кыаллары барытын огороорго, көмөлөһөргө бэлэм этэ...

Шурабыт суох буолбутун киһи хайдах да итэҕэйбэн баҕарбат. ол курдук, кини биһиэхэ куруутун сүл-сырдык, ыл-ыраас, бары өттүнэн чабылхай, кыайыһас-хотугас, олох бары күнүгэр – үлэҕэ, успуорка, дьиз кэргэнигэр, инники эрэ сылдыар аналлаах, дьол-соргу эрэ энгэрдээх буоларыгар бигэ эрэллээх этибит.

Дьүөгэбит, Шурабыт, эн биһиги сүрэхтигэр өрүү тыһаннааххын! Эн ситэ олоҕотох олоххун кыракий кыһачааның, салгыаҕа, ааккын ааттатыа дьин эрэнэбит.

Биһиги Шурабыт-Дьүөгэбит, доҕорбут, Кэрэ, сырдык киһибит! Быраһаай, быдан дьылларга...

Сырдык санаан, Үтүө сыһаның Умуллубатын үйэлэргэ!

Биригэ улааппыт, үөрэммит үлээннээхтэрэ, кылаас салайааччылар
Т.И. Адамова,
А.Я. Михайлова.

Бырайыак

Ыспартыбынай былаһаакканы өрөмүөннээһини өйөөтүлэр

Хатылы нэһилиэгэ 2017 сылтан Аан дойдутаагы баан көбүлээһининэн ытыллар нэһилиэк туруорсуутун өйүүр бырагырааманан үлэстэн кэллэ. Ол курдук, нэһилиэк олохтоохторо 2017-2018 сылларга бу бырагыраамага кыттан, бөһүөлөккэ толору уу ситимэ тардыллытын ситиспиттэрэ. 2019 сылтан ыла, сыл аагы бөһүөлөк иһинээҕи суоллар онгоһулуннар.

Быйыл нэһилиэк олохтоохторо уопсай мунньах түмүгүнэн 2024 сылга олохтоох көбүлээһини өйүүр бырагырааманан көрүлэр үбүнэн ыспартыбынай былаһаакканы өрөмүөннээһини өйөөтүлэр.



Көбүлүүр бөлөх тэриллэн, «куонкуруска кыттан субсидияга тиксэр түгэммитигэр, нэһилиэк олохтоохторо, уопастыбаннай түмсүүлэр, ыңчаттар үлэлииргэ бэлэммит.

Егор Соловьев, көбүлүүр бөлөх салайааччыта.

"САГА ОЛОХ" кылааспыт эрдэкситтэрэ

ГОРЦОНОВА Людмила Владимировна

Эрдэкситтэр адырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а".
Телефоннорбит: эрдэкситтэр—41-332, отделеһар—41-265.
E-mail: sarsoloh@mail.ru.
сайт: saraoloh.ru, telegram: @saraoloh

Аһар сурутар эһитер саага редакция кэлиһиттэр махтан сөп түбүлөр буолбак. Сурута ыһылар чөһүлөр кыһамньаһаар эһиттэр сөп аһар тус бэйэбиттэр.

Хайыат бөһүөлөк бардыттар гриффита: 16 ч 00 м. Бөһүөлөк бардыттар: 16 ч 00 м. "Сага олох" Суураһыһыаннай аһамаһы тэрлэттэһин "Сага олох" хайыат эрдэкситтэригэр 19.10.2023 с. офсетка бөһүөлөгүнэ.

Иһааһа: ПИ964, Тираһа 1095. Кэһаһа 2 б.л. Хайыат сыһаһа 22 солк. Хайыат кэһаһаһа бииригэ: бөһүөлөгү тиксэр.

@SANAOLOH



Олохпут устуоруйата, уйгута сыышпараттан тутуулар

Исписэлиис тырыбыната. Статистика отделын начаалынньыга Саргылаана Макарова салайар тэрилтэтин үлэтин-хамнаһын туһунан кэпсээтэ

Людмила ГОРОХОВА

Быйыл Саха сиригэр статистика салаата тэриллибитэ 170 сылынан, алтынны 20 күнүгэр статистика үлэтин күнүн көрсө Чурапчы нэһилиэгэр судаарыстыбаннай статистика отделын кылаабынай исписэлиинин Саргылаана Макарованы көрсөн, тэрилтэлэрин үлэтин-хамнаһын ыйыталастым.

Кини бу сыыппара, учуот курдук, үрдүк эппиэтинэстээх үлэҕэ 30-тан тахса сыл устата үлэлээн кэллэ, улууспут бары эйгэҕэ сыыппаранан көрдөрүүтүн үөһэни структураларга бириэмэтигэр отчуоттаан, улууспут, өрөспүүбүлүкэбит сайдыытыгар үгүс кылаатын киллэрдэ. Саргылаана Дмитриевна үлэтин туһунан манньк кэпсир.

“Мин Чурапчытаагы статистика отделыгар 1992 сыллаахха ас, таңас, туттар табаар сыанатын сурукка киллэрэр экэнэмиис-регистраторынан үлэни кирибитим. Оччолорго Варвара Прокопьевна Пермякова начаалынньыктыра. Күн айы маҕаһыннарынан сылдьан сыаналары бэлэстээн, куоракка телетайп нөҕүө ытар этибит. Онтон ыла араас хабааннаах уларыһылар киридилэр, олох сайдан истэбин айы, ирдэбил-



Статистика отделын кэлэктиивэ, 2018 жыл.

лэр өссө күүһүрэн, суот-учуот элбээн иһэр. Судаарыстыбаннай, муниципальной уорганнар сакаастарынан үлэлибит. Билигин отделытыгар үһүөбүт. Экэнэмиининэн Полина Михайловна Старостина, иниспиктэр-делопроизводителлэн Айтилина Михайловна Лазарева үлэлиллэр. Улууспут бары тэрилтэлэрэ, урбаанныттар үлэлэрин-хамнастарын, көрдөрүүлэрин өрөспүүбүлүкэтээди статистика отделыгар

отчуоттууллар, билигин мань хонтуруоллуубут. Барыта бириэмэтигэр, хойутаабакка туттарыллыахтаах. Уопсайа, 500-тэн тахса көрүн отчуот баар - ыйдаабы, кыбартаалынай, сыл агаардаабы, сыллаабы диэн араасаллар. 2019 сылтан отчуоттар электроннай көрүгүнэн быһа куоракка ытыллар буолбуттара, ол иннинэ барыта билигин нөҕүө аһара.

Сылга иккитэ - үстэ тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар

үс - түөрт нэһилиэккэ чинчийэн көрүү буолар. Быйыл Алаяр, Мугудай, Хоптоло, Хатылы нэһилиэктэригэр 10-тан тахсалы ыалга мытылынна. Бу ыаллар хас сүөһүлээхтэрин, сылгылаахтарын, олору көрүүгэ төһөнү ороскуоттаммыттарын, кэтэх хаһаайыстыбаларыгар төһө иннээх сиртэх төһө оҕуруот аһын олордон ылбыттара учуоттанылар. Ону тэнгэ сылга иккитэ - үстэ нэһилиэтин үлэни хааччылыытын, куйаар ситимин, көмүүтэри төһө туһаналларын үөрэтэн көрүү ытыллар. Быйыл Одьулуун, Соловьев, Чурапчы нэһилиэктэригэр буолла. 10 сылга биридэ улуус олоҕор улахан суолталаах нэһилиэтинэ, тыа хаһаайыстыбатын бизнэсинин ытыгыт, бүтэһигин харантын кэмигэр, 2020 сыллаахха ытыллыбыта. Манна хас биридэ олохтоох бизнэсин суолтатын өйдөөн, эппиэтинэстээхтик сыһаннаһан кытыахтаах.

Иниспиктэр-делопроизводитель 25 хаһаайыстыба дохуотун, ороскуотун сурукка киллэрэр. Килиэптэн, туустан саҕалаан, отуук мастара, иһэр муустара, таксинан сылдыбыттара, кэһсээргэ сынһаммыттара барыта учуокка кириэр. Бу 25 хаһаайыстыбаны бэйэбит талбаптыт, Москвадан испиһэк мыталлар, онно толору дьээхэргэн, биридэһээн дьон, бизн-

сийэлээхтэр араас араҥа барыта баар буолар. Кинилэри иниспиктэр тылыгар киллэрэн, үлэтин ытар. Бу үлэ түмүгүнэн тыа сирин дьон-сэргэтэ туһунан тыһынан, аһаан-сизин, дьаһанан олоҕоро, тиһээрэ-тиһимэтэ уопсай хартыына буолан толору тахсан кэлэр. Билигин кэмгэ, ырытан көрүүбүтүнэн, дохуот, ороскуот таһымнат. Ороскуота улахан буолар. Үгүс ыал дьонноруттан көмө ылбыт буолаллар. Бу үлэ 2010 сыллаахтан тыа кинитин хамнаһа, босуобуһанан, чөлчөтинэн туһанымыта, субсидиялара сөптөөхтүк тырыллыаларыгар ытыллар. Үлэбит түмүгүнэн, бастаан, потребительскай корзина, онтон тийинэн олоруу алын кэмэйэ тахсар. Манна эһин, хас да сыллаах үлэ түмүгүнэн элбэх оҕолохторго араас хабааннаах, норуокка биллэринэн, «Путинская», «Айсеновская» босуобуһалар көрүлэр буоллулар. Бу чинчийэн көрүүгэ кытта сылдыар дьоммутугар улахан махталбытын тиһэрдэбит».

Күннээҕи олохпутугар соччо биллибэккэ-хастүбэккэ, улахан эппиэтинэстээх үлэни толоро олорор улууспут бири тутуах тэрилтэтин үлэһиттэригэр үлэригэр-хамнастарыгар үрдүк ситиһилэри, тус олохторугар кытаанах доруобуһаны, дьолу-соргуну баҕарабыт.

Байыаннай дьайыы. Иистэнньэнгэр байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар сылаас таңас тигэллэр

Наталья СИБИРЯКОВА

Мугудай нэһилиэгэр «Сайдыына» дьахталлар түмсүүлэрэ бэрт таһаарылаахтык үлэлиир. Кинилэр нэһилиэк, улуус уопастыбаннай олохтотан хаһан да туора турбакка, барытыгар актыыбынайдык кытталлар.

Ааспыт сылга бу түмсүү кэрэ аҥаардара «Кыайы талисмана» диэн социальнай хайысхалаах бырайыак онорон Саха өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын 900-тэн тахса тыһымынча суумалаах Гранын ылары ситистилэр уонна бу көрүлүбүт харчынан иистэнэр, көбүрүөйэр массыналары, таңас матырыаалларын, тустаах оборудованиелары ылан номнуо үлэлэрин саҕалаабыттара. Бырайыак ааптардара, салайааччылары «Сайдыына» түмсүү бэрэссэдэтэлэ, норуот маастара Екатерина Захарова уонна «2023 жыл бастык уопастыбанньыга» номинация хаһаайката, Мугудай орто оскуолатын математикаҕа

учуутала Мария Варламова этэллэринэн, кинилэр сүрүн сыаллара-соруктара: үүнэр көлүөнэни патриотическай тыһыҥна итин, оҕолорго дойдуга таптала, төрөөбүт дойдуну кизин туттуу санаатын икэрин, ис мастарыстыбатыгар үөрэтин. Биллэн турар, ханньк да бырайыак уопсай хамаанда күүстээх үлэтиһэн тутулукаах. «Кыайы талисмана» бырайыак олоххо кириригэр норуот маастара, идэтибит иистэнньэнгэр, Мугудайдаабы «Чуораанчык» уһуйаан сэбиэдиссэйэ Акси́ня Сивцева, Чурапчы улуунун дьахталларын сэбиэтин бэрэссэдэтэлэ Анастасия Афанасьева төһүү күүс буолаллар.

Аҥаардас бу «Сайдыына» түмсүү эрэ буолбакка, улууспут дьахталларын субэтэ, нэһилиэктэргэ баар дьахталлар түмсүүлэрэ, аһыныгас сүрэхтээх баҕа өтгүнэн кэлэн кемелөөр волонтердар--бука бары актыыбынай кыттыыны ылан, ким хайдах бириэмэлээбиттэн көрөн үлэни, иистэнэ сылдьаллар.

Дойдуларын туһугар байыаннай дьайымыга кытта, кыайыны уһанса сылдыар бири дойдулаахтарбытыгар, хөрсун-хоодуот ыччаттарбытыгар улуус кэрэ аҥаардара иһиллэрин итинтин, алыс тылларын иһэрэн тикпит «Талисман победы» диэн анал суруктаах сылаас таңас, малсал кэмпилиэктэрин, Чурапчы ытык сирин хатарыллыбыт отун, отоннорун, харысхалларын бастакы барытыта бу күннэргэ номнуо уолаттарга тиһэрдиллэрэ.

Онтон салгым бырайыак үлэҕэ уостубат, сүрүн соругун толорон идэтибит иистэнньэнгэр, норуот маастардара бэйэлэрин баай уолуттарынан оскуола үөрэнээччилэрин кытары үлэстэн, оҕолор иистэнэр үөрүйэхтэрин сайыннарыахтара, үөрэтиэхтэрэ, уһуйуохтара. Сыл устата бырайыак чэрчитинэн араас маастар-кылаастар, аахсыһалар, куонкурустар ытыллыахтаа.



Улуус иистэнньэнгэрэ.



Ил Дархан гранын хаһаайыттара.



Сонуну сыһынан кириэн көрүң

“Чурапчы” ТХПК бүгүнгү туруга

Тэрилтэ түбүгэ. Кэпэрэтиип бэрэссэдээтэлэ Алексей Егоров тэрилтэ үлэтин-хамнаһын, инники сорукутары сырдатта

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Быйыл саас кулун тутар 3 күнүгэр Чурапчы улуунун кэпэрэтиипин пайщиктарын кытары уопсай улахан муньах ытыллыбыта. Онно “Чурапчы” ТХПК сага бэрэссэдээтэлинэн Алексей Егоров талылан, дуоһунаһыгар кулун тутар 6 күнүгэр кирибитэ. Кинилин күн бүгүн кэпэрэтиипкэ ханнык хайысхалаах үлэни-хамнаһы ытыттылар итиэннэ туох сонун сүүрээндэр кирибиттэрин туһунан сэлэргэстибит.



Алексей Гаврильевич өр сыллар усталарыгар нэһилиэк, улуус дьаһалтатыгар баһылык солбуйааччытын дуоһунаһыгар олус таһаарылаахтык үлэлээбитэ, салайар үлэһэ улахан уопуттаах итиэннэ кини өрүү ураты, кэскилээх суолу-иһи тобулан, уопсай үлэни ытытарын бэлиэти көрбүт. Билигин “Чурапчы” ТХПК 151 үлэһиттээх. Онно сайынгы бириэмэһэ дуогабарынан үлэлээччилэр эбиллээлэр.

Үүт хампаанньата

Улуус үрдүнэн үүтү тутуу кэмэ сүрүннээн түмүктэннэ. Манна улууспут 17 нэһилиэккэр: Арыылаахха, Кытаанахха, Мырылаага, Мындааайыга, Дирингэ, Хадаарга, Хайахыкка, Чакырга, Алаагарга, Бахсыга уонна Түөйэ учаастагар үүт соруоттарын үлэлэттибит. Онтон атын нэһиликтэргэ үүтү тутар пуушнар үлэлээн, Чурапчы кининнээһи соруотка таспыттара. Чааһынай дьонтон үүтү тутуу хампаанньатын көрдөрүүтэ үс сылтан бэттэх биллэрдиик түстэ. 7800 туонна үүтү тута олоһорбут эбит буоллаҕына, сага механизмнар кириилэрэ билигин улууспутугар улахан охсуулаах буолла. Чааһынай дьон билигин 37 тыһ. солк. манньык төбө аайы ылары биһирээтилэр, иннэ гынан үүтү туттаргылар билдэн турар, күүскэ кыччаата. Ол да буоллар, нэһиликтэргэ баар соруоттар арытты астыгы олоһолор, ону таһынан Чурапчыга кини соруотка араас көрүгү бө-

дууксуйаны онорон, сэлэһиннэ иһинээһи түөрт маһаһынга атыгыта таһаарыт уонна Дьоксуускай куоракка 40 тэрилтэни кытары үлэлээбит, нэһилээтэ иккитэ (оптуоруннуук, бээтинсэ) бордодууксуйабытыттан ытытабыт. Маны сэргэ куоракка, чугас сытар улуустарытыгар – Уус Алданга, Томпою, Уус Майага, Нерюнгри куоракка тиниэн, үтүө үгэскэ кубулуйбут дьаарбанкаларбытын тэрийэн ытытабыт.

“Чурапчы” кэпэрэтиипкэ үүтү туттарыы 9 ый түмүгүнэн 3718 туонна 93 киһилээтэ тэһинсэ. Сыл садаланыыта билигин кытары 267 хаһаайыстыба үүтү туттарыыга дуогабар түһэрситтэн, быйыл, сайын устата, 253 хаһаайыстыба үүттэрин туттардылар. Онтон 14 хаһаайыстыба араас биричиинэнэн сылтаан, үүттэрин сатаан туттарбатылар. Манна үчүгэй көрдөрүүлээх нэһиликтэртэн Соловьев бастаһынан ааттанар. Бу нэһилиэк 529 туонна былааннаах эбит буоллаҕына, билигин 544 туонна үүтү нэһилиэннээтэн тутан, былаанын 103% аһара толордо. Иккис Болугур нэһилиэгэ буолар, кинилэр аһаардас балаһан ыйыгар 63 туонна үүтү туттардылар, 513 туонна былааннаах буоллаһтарына, 483 туоннаны туттаран, 94%га тахсан олоһолор. Кинилэри сэргэ Хайахыт, Алаагар, Кытаанах, Хатылы нэһиликтэрин аатталаахха сөп. Онно улууспутугар уопсай сыллааҕы былаамытын 78,8% толорон иһэбит.

Обуруот аһын харайыы үлэһэ

Быйыл ханна да буоллун, окуруот аһын үүнүүтэ олус үчүгэй. Ол иһин 300-тэн тахса хаһаайыстыбаттан 35 туонна хортуопуйу туттубут. Былырын 17 туонна хортуопуйу туттубут. Итини таһынан улууспут олохтоохторуттан отон хомуйдубут, былырын 660 киһилэ эбит буоллаҕына, быйыл 35 хаһаайыстыба 1 туонна 18 киһилэ отону туттарда. Иннэ гынан кыһын дьоммут утах онгостон иһэлэригэр анаан, сироп онорон таһаарар кыахтаннабыт.

Буйуна

Буйуунаны үлэлэтэрибит чугаһата. Билигин да халлааммыт олус ичигэс, сирбит ириэнэх, итинэн сибээстээн, үлэни сэттиннэ ыйга былааннамыбыт. Ол эрэри үөрөх дьыла садалааммытын уонна уһууааннарбытын сибээһэй этинэн хааччылар туһуттан, атырдыах ыйын бүтүүтүттэн кыраһаан сүөһү өлөрүүтүн (110 төбө) садалаабытыт. Баһынай хаһаайыстыбалартан эти тутуу садалаамыта, бэйэбит маһаһыннар-

бытыгар, Дьоксуускай куоракка кэммитэн-кэмигэр атыгыта таһаара турабыт.

Өрөмүөн үлэһэ

Бу сайын буйунаҕа, окуруот аһын харайар сирбитигэр өрөмүөн үлэлэрин былааннаан ытыттыбыт. Манна Чурапчы нэһилигин дьаһалтатын быһааччы өйөбүлүнэн, бүддьүөттэн үп тыырдаран, улахан үлэ барда. Балары сэргэ сайын устата халбаһыны онорон таһаарар соруот өрөмүөнүнэн турар, ис өттө толору модернизацияланна, сага оборудованиелары ылытыт, косметическай үлэтин таһынан, дьоммут үлэһи улуубуйалара табыгастаах буолуугар, аныгы ирдэбиллэргэ эппиэттир гына онгоһуллан, аһыах хонугунан үлэһэ кириэрэ күүттүлэр.

Дьоммут-сэргэбит халбаһы атыгыта тахсарын өр кэтэстилэр, онон сотору кэмминэн атыгыта таһаарыахпыт диэн эрэннэрэбит.

Бу саас “Республиканский центр пищевых технологий” диэн тэрилтэни кытары ыкса үлэлэһэн, Бурятия Улан-Удэ куоратыттан анаан-миннэн технологи адалан үлэлэппит, манна кэлэн уонча хонук устата технологиябытын туруоран биэрбитэ. Эрдэ “Чурапчы” кэпэрэтиип сүрүннээн үс көрүгү “Чайнай”, “Докторскай”, “Польская” халбаһылары таһаарара. Онтон бу сайын халбаһы көрүгүн элбэтэр сылтан 12 көрүгү (“Русский”, “Императорский”, “Сырный”, ветчина араас асортита о.д.а) онгорорго холоннубут. Бастагы хардыһылары бэс ыйын бүтүүтэ, от ыйын садалаамытыгар улууспут олохтоохторугар таһааран атыллаабытыт. Улахан-нык сэһээрбиттэрэ, ол иһин мантан кыһын традиционнай көрүгүнэрибитин таһынан, дьоммут ханнык көрүгү хамаратык атылаһаларыттан көрөн, сага бордодууксуйаны онгорор буолуохпут.

Пайщиктар интэриэстэригэр үлэ

Үүт соруотугар Чакыр, Арыылаах, Соловьев нэһиликтэригэр 72 туонна сэлэскэни таһаарытыт. От кэмигэр бу улахан абыраллаах дьыла буолар. Онно бу хайысханын инникитин даһаны быспат сыаллаахпыт. Итини таһынан Алтай эрэгинэннэн, чуолаан, манар ынахтарга сөл түбөһэр гына

онгоһуллубут 18 компонентнаах эбии бурдугу 67 туонна үүт соруотугар атылаһан адалан тарваппытыт. Саас, буоларын курдук, икки ыйдарыгар диэри саастаах 175 сибиннэ олотун адалан хаһаайыстыбаларытыгар түһэппит.

Онорон таһаарыы бордодууксуйа

Товус ый түмүгүнэн, хаһаайыстыбалартан эти тутуу, бүгүнгү туругунан, 10 туонна 600 киһилэни тутан олоһобут. Сэттиннэ билигин быйылгы былаанмыт 60 туоннага (497 төбө) тэһинээр, о.э 50 хаһаайыстыбаны кытары дуогабар баттастыбыт. Үүт бордодууксуйатыгар 13 көрүгү онгоһуллар, эт аска – 7 көрүгү.

Үүккэ, этиллибитин курдук, 3718 туоннаны соруотупкалаатыбыт. Ол иһингэр/ынах арыыта – 123 туонна, сымардаах үүт бордодууксуйата – 180 туонна, сытаа суох үүт бордодууксуйата – 96 туонна, эт ас – 16 туонна 200 киһилэ халбаһы ас 23 туонна 600 киһилэ онгоһуллан, нэһилиэннэ уопсай араһытыгар атылаанна. Мантан кыһын халбаһы оноруутун өссө күүһүрдүөхпүт. Мугудай нэһилиэгэр баар кэмбинээлпит араас ууну 600 мизтэрэ диригтэн ылан, онорон таһаарыа күүскэ үлэһи. Билигин туругунан, 3420 туонна ууну бэлэмнээн, нэһилиэннээтэ, тэрилтэлэргэ атылымы ситистибит. Сылын аайы тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ өрөспүүбүлүкэбит онорон таһаарар тэрилтэлэригэр улахан дьаарбанкалары тэрийэр. Быйыл билигин эмиз үс күн устата көхтөөх кыттыны ылытыт, урукку сыллардааҕар атын механизмынан барда. Маныаха онорон таһаарар бордодууксуйаларытыттан үс көрүгү бастын номинацияларга тигистэ. Ол курдук, бытыылкалаах ыраас уубут 1 истиэпэннээх дипломуна наһарадаланна. Итини таһынан, эт бордодууксуйатыгар, чуолаан, бифштекс көрүгүмүт 3-с истиэпэннээх диплома тигистэ. Ону сэргэ кондитерскай сыахпыт килиэбэ эмиз 1 истиэпэннээх дипломулары ситистэ. Онно үлэһиттербитинэн киһи туттабыт.

Эбэн эттэххэ

Маннай кэпэрэтиип бэрэссэдээтэлин солбуйааччытынан онтон устуна салайааччынан ананан баран, тэрилтэбэр биһир сүрүн сайалым-соруугум диэн – үп хаһаайыстыбатын үлэтигэр стратегическай былаанын оноруу буолла.

Бу сайын СӨ Ил Дарханын Айсен Николаевы ыгыран, бэйэбит баазабытын, олоһор территориябытын, тизхинык-

элэрибит туруктарын көрдөрбүппүт, кэпэрэтииппитигэр сыһыаннаах эти-үүтү онорон таһаарыыга тын суолталаах боппуруостарытын туруорбуппут. Манна Ансен Сергеевич: “Онорон таһаарар бордодууксуйага араас өрүттээх көмөлөрү оноруом” диэбитин улахан-нык биһирээбиппит. Кинини сэргэ оччотооһу СӨ Бырабытыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Андрей Тарасенко тахса сылдыһыта, СӨ тыа хаһаайыстыбатын министиэрин солбуйааччынан үлэлээбит. билигин министиэринэн аһаамыт Артем Александровка тэрилтэбит үлэтин билиһиннэрэн, тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтигэр 5-7 сьл иһингэр хайдах сайдыахтаахпыттын барытын дакылааттаан, бырагыраамалары онорон турабыт. Онно билигин өйөөн, “Чурапчы” кэпэрэтиип стратегическай сайдыытыгар министиэристибэни кытары ыкса үлэлээтэ олоһобут. Манна өйөбүт эрэ ыллахтытына, билигин курдук ырынак конкуренцията мугулаан турар кэмигэр, инникитин үлэһи кыахтанарбытын бары өйдүөх тустаахпыт. Өрөспүүбүлүкэ “Агентство по получению инвестиций” диэн улахан тэрилтэ баар, ону кытары ыкса үлэлэһэн, кэпэрэтииппит биэс сыллаах сайдымытын бырайыагын онордубут. Бу сылта СӨ Ил Дархана “Территория развития местного производства” диэн улахан дьаһалга илии баттаата, бу сокуонга сөл түбөһиннэрэн, билигин кэпэрэтииппит резидент быһымытын кири-сэргэ, Чурапчы улуунун дьаһалтатын, СӨ эконимикэһэ министиэристибэтин кытары үлэбин садалаатыбыт.

Бу күннэргэ гааһы тардар бэдэрээччи тэрилтэ кэлэн турбалары тардыахтаахтар. Онно мантан кыһын гааһынан оттулар былааннаахпыт. Халбаһы онорор сыахытын өрөмүөннээһингэ улахан-нык өйөбүт улууспут дьаһалтатыгар, улууспут баһылыгар Степан Анатольевичка истинник махтанабыт. Кини тус бэйэтэ кэлэн көрөн-истэн, хайдах үлэһи олоһорбутун билсбитэ.

Кэпэрэтиип үлэтин таһынан, бэйэбит үтүө үгэстэрибитин, бэтэрээннэрибитин, түмсүүлэрибитин умнубаппыт. Бэтэрээннэрибит биһинээ наар сүбэ-ама буолалларыттан улахан-нык астынабыт. Тэрилтэ үлэһиттэрэ сүрдээх эйэлээхтэр, манна үгэстэрэ кырата 10-лыы сьл үлэлээбит дьон буолаллар, бары үлэһэ бэринилээхтэр, барытыгар эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһаллар. Бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөсүһэбит. Өссө төгүл бэлиэтээн эттэххэ, дьоммут-сэргэбит үүтү туттаралара буоллар, диэн баһа санаалаахпыт, ынахпыт элбээн наада. Тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыыга кыах баар, сирбит-уоппут эппиэттир.

Ийэ дьоло - оҕоҕо

Тиэргэн. Ийэ күнүн чэрчитинэн наҕараадалааһыт ийэлэри кытта оҕо иитиитин тула кылгастык сэхэргэстибит

Марфа ПЕТРОВА

Быйыл Өрөспүүбүлүкэтээди Ийэ күнү алтынньы 15 күнүгэр сөп түбүһүн, Аҕа күнүн кытта тэҥнэ бэлиэтээнэ. Бырааһынньыгы көрсө, улууска үгэс быһымынан, элбэх оҕо-лоох бастык ийэлэри чыстээтилэр.

«Ийэҕэ махтал» улуус үрдүкү бэлиэтинэн Болтоҕо нэһилиэгин олохтооҕо, 6 оҕо күн күбэй ийэтэ, урбаанньыт Анастасия Петрова наҕараадаланна. Маны сэргэ П.И. Борисова аатынан бириэмийэни Болугуртан 10 оҕолоох Жанна Кожурова уонна Мугудайтан 8 оҕо күн күбэй ийэтэ, 21 сизн, 4 хос сизн амарах эбэтэ Екатерина Коротких туттулар. Бу күннэргэ кинилэрдиин оҕо иитиитин тула сэхэргэстибит.

Төрөппүт истинг сыһыана



Екатерина Фоминична билигин Дьокуускай куоракка олорор, быйыл 80 сааһын томтоҕу туолла. Кини үлэтин Чурапчы орто оскуолатыгар старшай пионер баһаатайынан саҕалаабыт. Онтон 1963 сыллаахха Дьокуускайдааҕы судаарыстыбаннай университет биолого-географической факультетыгар үөрэнэ кирибит. Идэтин толору баһылаан, 20 сыл устата биология уонна химия учууталынан үлэлээбит. 1986 сылтан бочуоттаах сынныаланга тахсар диэри продленнай бөлөххө интээччинэн үлэлээбит. Екатерина Фоминична үлэ бэтэрсэнэ, Мугудай нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо, «ССРС Ийэҕэ албан аат» 2-с, 3-с истиэпэни ээстэ. «Учууталлар учууталлара» өрөспүүбүлүкэтээди бэлиэ хаһаайына. Кэргэнинэн, СӨ Үөрэҕириитин туйгуна Владимир Ивановичтын 7 уол, 1 кыыс оҕону төрөтөн, улаатыннарар, билигин оҕолоро өрөспүүбүлүкэ араас улуустарыгар үлэлиир-хамсыы сылдыаллар. Төрөппүттэрин туһунан уоллара Иннокентий Владимирович истинник ахтар:

●●● Дьэ кэргэнинэн бырааһынньыктары биригэ бэлиэтибит. Ол курдук, оҕо оскуоланы бүтэрэр, үөрэххэ кириэр үөрүүлээх түгэниэри, Сана дьылы, төрөбүт күннэри

үөрэ-көтө көрсөбүт. Бу бырааһынньыктар ийэбит суох ытыллыбаттар. Сана дьылы бырааһынньыгы сыл буола-буола көһө сылдьан бэлиэтибит. Быйыл, холосур, ийэбит улахан сизнигэр мустан, көрсүөхтээхпит. Аны хайаан да туох эрэ тиэмэлээх буолар. Эрдэ төрөбүт сылларынан, кыылларынан, мульттик дьоруойдарынан маскаралат буола сылдьыбыппыт.

Сайынньык кэмгэ ийэбит Мугудайга тахсар. Эбалэрин кытта сизниэрэ сир астымлар. Мугудайга чэйдиир, сынныанар балаҕаннаахпыт. Ийэбит төрөбүт алааһыгар, үгэс быһымынан, аҕыйах хонукка тахса сылдьааччыбыт. Ийэбитин илдьэ, быйыл дьэ кэргэммитиниин алта массыынанан Булууска, Күрүлүүргэ сынныанан, сөтүөлээн кэлбиппит.

Биригэ төрөбүттэр үгүспүт уол буолан, дьэ бары үлэтигэр сыстааспыт. Ийэбит дуһуурустуба олохтуур этэ. Инньэ гынан

раҕаҕа оһох иннигэр олорон ыллырын билигин күлэ-үөрэ истинник саныбын, дьингэр, күннээҕи олоҕор хаһан да ылаабат киһи.

Балтыбыт саамай кырабыт буолан, дьон наһаа атаах, мааны буолуо диэччилэр. Кини төтөрүтүн, саамай түмэр киһибит. Ийэбитин кини көрөн-истэн олорор, ытыллар дьэ кэргэнинэн тэрээниммитин барытын тэрийэр биригэ тутуулаах.

Оҕону үлэнэн иити



Анастасия Васильевна – үлэ, киниэ бэтэрсэнэ, ССРС уонна Арасыйыа кинематографиятын туйгуна, Болтоҕо нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо, нэһилиэк бэтэрсэнэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ буолар. ОПТУ-га киномеханик идэтин баһылаан, 2002 сылга диэри үгүө суобастаахтык үлэлээбит. Ити сыл тус маҕаһынны арынар. Анастасия Васильевна дойдуга марахан кэмнэргэ тус кыһамнытынан, онорбут үлэтинэн дьон сынабылын ылан ылбыт. Кини аҕам саастаах дьонго, элбэх оҕолоох дьэ кэргэттэргэ, атылаһааччыларыгар истинг сыһыаннаах. Сыл аайы Сана дьылынан, Үрүң тунах ыһааһынан бэлэхтэри онорор, үгүө санаа аахсыһаларыгар кыттыһар. 2021 сылтан маҕаһынны төрөппүт кыһыгар биэрбит. Анастасия оҕолоро бары үлэниттэр, эйэлээх дьэ кэргэн ийэлэрэ, аҕалара, улуус, нэһилиэк уопсастыбынныктара буолаллар. Билигин кини оҕолоругар көмөлөһөн, 15 сизин көрсүһэр.

●●● 6 оҕолоох аҕардас ийэ буоларым быһымынан, кыра эрдэхтэриттэн барыларын тэҥнэ тутан, биригэ түмэн, биригэ дьэ кэргэн өйдөбүлүн игэрбитим. Түөрт кыыспын уһуһаан саҕаттан биригэ тэҥ таҕаһы таһыннарарым. Сыры сыллата буолан, олус эйэлээхтик ооньууллара. Уолаттары эдьиниэрдэ көрөн-истэн улаатыннарбыттар, мизэх улахан көмө буолбуттара. Улахан бэлиэ дааталарга хайаан да бары түмэһит, билигин да биригэ бэлиэтибит. Ол курдук, Сана Дьылга, ыһаахха, Ньюкуолунга, Ийэ күнүгэр

уо.д.а. сахалыы сизри-туому тутуһан, оҕолордуун, сизниэрдиин биригэ түмэһит. Оҕолорум дьонго-сэргэҕэ үгүө сыһыаннаах, аһыныгас дууһалаах, айылҕага олус чугас буолалларыгар эрдэттэн уһуһубутум. Хас сайын ахсын дьэ кэргэнинэн айылҕага тахсан, сизри-туому тутуһан, сир астыбыт, дуоһуһа сынныанабыт.

Оҕолорбун үлэнэн ииппитим. Кыра эрдэхтэриттэн илиинэн оттодон сүөһү-ас ииттэрбит. Ханнык баҕарар марахан үлэни батыһыннара сылдьан

эппиэтинэстээх, үлэҕэ баҕалаах киһи буоларын көрдөрбүт. Нэһилиэк ыттар бары тэрээһиннэригэр ситиһилээхтик, көхтөөхтүк кыттар. «Ийэҕэ албан аат» 2-с истиэпэни ээстэ бэлиэтин наҕараадалааһыта.

●●● Витиги дьэ кэргэн былыр-былыргыттан өбүгэлэрибиттэн ситимнэнэн кэлбит үгэспитин, сахалыы итэҕэлбитин, культуурабытын сынаһалымыбыт, дьэ кэргэн-уокка, айылҕага сылдьан, сизри-туому тутуһабыт. Сынныалаһы, өрөбүлүбү бары биригэ атаарабыт. Оҕолорбутун от-мас, дьэ үлэтигэр сыһыанан, кыра эрдэхтэриттэн үөрэтэбит-такайабыт. Ол иһин билигин оҕолорбут бэйэлэрин саастарыгар сөптөөх кыайар үлэлэрин толорор үөрүйэхтээхтэр, сатабыллаахтар.

Киһиэхэ саамай дьохуннаах иитиһиһим – үлэ. Оҕону төрөппүт икки-үс сааһыттан ооньуурун хомуйтара, үтүөрт сааһыттан кыраһаан биридии-иккидии маһы-мууһу көтөхтөрөн үлэлэтэргэ, муоста харбыырга, бизэ саастарыттан хотон үлэтигэр сыһыанан, куурусса, сибииниэ, ыһырай аһатарга, сүөһү үүрэн аҕаларга көмөлөһүннэрэрэ тоҕоостоох. Оҕолорбутун 9-10 саастарыттан, козаттан саҕалаан, ынах ымырга үөрэтэбит. Үс саастарыттан саҕалаан, бэйэлэрин баҕаларынан от-мас үлэтигэр батыһыннарааччыбыт. Оҕону үлэҕэ күүспүтүмүн моддуйбакка, бэйэтин баҕатынан көмөлөһүннэрэбит. Үлэҕэ ситиһыбит оҕо астанас, үп-харчы хантан кэлэрин өйдүүр, олоххо бэлэм буолар.

Оҕо бастакынан, төрөппүт-холосур буолар. Ол иһин тэҥнэ илдьэ сылдьан, уопсастыбага хайдах тутта-хапта сылдьарга, оҕолору кытта эйэлээхтик кэпсэтэргэ, аҕам саастаах дьону убаастыырга такайабыт.

Төрөппүт оҕотугар холосур буолар



Жанна Петровна 1979 сыллаахха Амма оройуонугар төрөбүт. 1998 сыллаахха Болугур нэһилиэгиттэн төрүттээх Илья Кожуровтын мал буолаллар. Кожуровтар – 10 оҕо күн күбэй ийэтэ, аҕата буолаллар. Жанна Петровна 2013 сылтан «Чурапчы» ТХПК арын онорор сыаҕар үлэлиир. Кини үлэнигэр быһымынан

Оҕо буруйу онордоһуна, таһыйар сыһа. Тугу сыһа онорбутун, онтон сылтаан, туох буолуон сөбүн тыһынан быһаарар туһалаах. Оҕо толкуйдуу үөрэниэхтээх. Ийэ быһымынан оҕолорбун кытта элбэхтик кэпсэтэ сатыһым.

ТОС салайааччылары Горнай улууһун кытарары уопут атастастыбыт

Командировка. Өрөспүүбүлүкэбэ Грантовай үлэбэ бастыгнар кэккэлэригэр сылдьар улуус үлэтин-хамнаһын билистибит

Наталья ЗАХАРОВА

Алтынньы 14 күнүгэр Чурапчы нэһилиэгин ТОС-тарын салайааччылары уонна актыбыыстара, "Куоҕалы" ТОС салайааччыта, өрөспүүбүлүкэтээби ТОС-тар ассоциациятын бырабылыанньатын чилиэһэ Федора Седалищева көбүлээһининэн уонна салайытынан, Горнай улууһун Бэрдьигэстээх нэһилиэгин түөлбөлөрүн үлэлэрин билсэ, уопут атастаһа баран кэллибит. Биллэрин курдук Горнай улууһа өрөспүүбүлүкэбэ бырайыактыыр Грантовай үлэбэ бастыгнар кэккэлэригэр сылдьар улуус буолар.

Биһигини мусуой үлэһитэ Василий Тимофеев арыаллыы сылдьан, нэһилиэк устуоруйатын, тутууларын сырдатта. Түөлбэ айы искибиз, оҕолор оонньуур, ыспартыбынай былаһааккалара бааллар. Бу тутуулары дьон-сэргэ, дьэ кэргэн кэлэн сынньанарыгар, устуордунан дьарыктанарыгар табыгастаах буоллун диэн сылын айы саҕардар, тупсарар, кэнэ-тэр үлэ көхтөөхтүк ытыллар эбит. Ол курдук, Саха норуодунай суруйааччылары Семен



Семен, Софрон Даниловтар пааркаларыгар.

уонна Софрон Даниловтар мини-пааркалара уопсайа 20 мөл. суумаҕа тутуллубут. Ол таһыгар социальнай харалта дьэстэ турар. Манна кырдыаҕастар, бэтэрээннэр олохолор эбит. Кинилэр тахсан бу пааркаҕа сынньаналларын, дьарыктаналларын туһунан кэпсээтилэр. Бу мини-паарканы "Сэргэлээх" түөлбэ көрөр-истэр үһү.

Экскурсия кэнниттэн норуот маастара Валерий Моисеев-Сиэн Харах уус-уран оҕоһуктарын быыстапкаларыгар сырыттыбыт. Валерий Моисеевич бочуоттаах сынньалаҥка тахсан баран, хатын удуурбайынан, силиһинэн, мутугунан оҕоһукта-

ры оҕорор. Элбэх биридирдээн үлэлэрин таһынан, үс түһүмэхтээх улахан үлэлэрдээх. Ол курдук "Байанай" иччилэрин, "Дьулуруйар Ньургун Боотур" олонго 100 уобараһын, уепуорт 18 көрүгүн удуурбайынан оҕорбут.

Ол кэнниттэн нэһилиэк баһылыга Алексей Григорьевич Аргунов кытары көрүстүбүт. Федора Самсоновна дэлэгээсийэ аатыттан "Чурапчы үйэлэртэн - үйэлэргэ" кинигэни бэлэстээтэ.

Төгүрүк остуол, уопут атастаһы "Эйгэ" киинигэ буолла. Бэрдьигэстээххэ барыта 7516 киһи олоһор, ол онтон 12 (ТОС)

түөлбөлөөх, онтон 6 түөлбэ юридической регистрациялаах. Ол иһин да буолуо, Граннарга күүскэ үлэлиллэр эбит. Кинилэр үлэлэрин билсэх, атын улуустартан элбэхтик кэлэллэрин, бэйэлэрэ уопут атастаһа Москвага, Вуряттыга баран кэлбиттэрин сырдаттылар. Бу сотору Санкт Петербурга бараары сылдьаллар. Нэһилиэк дьаһалтатыгар бырайыактыыр инновационнай үлэбэ анал исписэлион көрүлүбүт. Кини түөлбөлөрү кытта күүскэ үлэлээр эбит. Вылырын олохтоох саҕалааһыннары өйүүр бырагырааманан (ППМИ) түөрт бырайыак олоххо кирибит. Ол

курдук, "Чэбдик" түөлбөтигэр оҕо оонньуур былаһааккага тутуллубут, "Эйгэ" искибизигэр Таралдан көлүгэр уста сылдьар фонтан турбут, "Сарданга" түөлбэ "Доруобуйа марафона" Ил Дархан Гранын 1 мөлүөһү ылан ыспартыбынай былаһааккатыгар сүүрэр суол оҕорторбут, өрөспүүбүлүкэтээби архитектура уонна градостроительство бырабылыанньага тэрийбит "Эйгэ" архитектурнай бириэмийэтин күрөһэр Бэрдьигэстээх нэһилиэгэ Гран при гранын ылан, 10 мөл. солк. бириэмийэни наҕараадалаабыт. Ону таһынан "Бастыг дизайн" номинацияга тиксипиттэр эбит. Оттон Чурапчыга ытыллар үлэ хайысхаларын туһунан Федора Седалищева кэпсээтэ.

ТОС салайааччылары, актыбыыстара бу ыраах айаҥка барарбытын өйөөбүт нэһилиэкпит баһылыгар Владимир Сивцевка, биһиги бу сырыныбытыгар тырааныспарынан, автобуһунан хааччыйбыт үрэх управлениетын начаалынньыгар, "Куоҕалы" ТОС-тан улуус Сэбиэтин документаатыгар Юрий Посельскийга, биһигини илдьэ сылдьыбыт суоппарбытыгар Василий Макаровка махталбытын тиздэбит.

Сэргэх дьаһал. Улууспут дэлэгээссийэтэ Исидор Барахов үбүлүөйүгэр кыттан кэллэ

Варвара ПОПОВА

Алтынньы 11-12 күннэригэр Үөһээ Бүлүүгэ И.Н. Барахов 125 сылыгар аналлаах икки күннээх кэмпириэнсийэ баран, Автономиябыт, Өрөспүүбүлүкэбит атаҕар турар күүрээһинээх сылларыгар бөдөн салайааччылары: Платон Ойуунускайы, Максим Аммосовы, Степан Аржакову, Исидор Бараховы, Степан Васильевы кытта тэнгэ, биригэ үлэлэспит, биһиги улууспуттан төрүттээх Иван Николаевич Винокуров (1893-1935) олоһун, айар үлэтин өрөспүүбүлүкэбитигэр сырдатар сыаллаах кытыны ылан кэллибит.

Салайааччынан Любовь Михайловна Григорьева, Маша Демьянова - Арымлаах орто оскуолатын 10-с кылааһын үөрэнээччигэ, кини салайааччыта Валентина Степановна Анемподистова уонна Варвара Дмитриевна Попова буолан сырыттыбыт.

Айаммытын улууспут дьаһалтатыттан, баһылыкпыт Степан Анатольевич Саргыдаев, улуустаагы документаатар Сэбиэттарын бэрэссэдээтэлэ Яков Павлович Оконешников, улуус дьаһалтатын исписэлиһэ

Алена Андреевна Пермякова, Чурапчытаагы кини балыһа кылаабынай бырааһа Николай Сергеевич Сивцев тэрийдилэр. Суоппарбыт Егор Игватьев уһун суолга сылаас, сымнаҕас айаны хааччыда.

Исидор Барахов төрөөбүт дойдутугар - Харбалаах нэһилиэгэр баһылык, бэйэбит күтүөппүт Николай Данилович Платонов иһин чэһини көрүстэ. Манна Исидор Барахов аатынан Судаарыстыбаннай түмэлгэ сырыттыбыт. Дириэктэр Светлана Даниловна Копыленко, Исидор Никифорович үлэлэбит кэмин сырдатар сэргэх кэпсээнин иһиттибит. Бу мусуойга анаан үс этээстээх таас дьэ тутула турар эбит. Улууспут аатыттан Любовь Михайловна бэйэтэ үлэлэспит «Иван Николаевич Винокуров. Документы» киинигэтин электроннай барыйаанын бэлэстээтэ.

Ити кэнниттэн ыраахтан-чугастан кэлбит ыалдьыттардын Үөһээ Бүлүү чулуу уолун мэнэ лааматынньыгар сибэкки дьөрбөтүн уурдубут. Бу үөрүүлээх түгэнгэ Харбалаах дьоно-сэргэтэ, оҕо-аймах, улуус салалтата, Хотугулуу-Илиҥҥи бадэрэһинэй университет, Хотугу норуоттар гуманитарнай проблемаларын чинчийэр үнүстүүт дэлэгээссийэтэ, барыта хол-

боон, 17 киһи, Бүлүү улууһуттан, Сыдыбыл нэһилиэгиттэн ыалдьыттар кытыннылар. Тэрээһин дьоро чааһыгар СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэстэбиитэлэ, улуус дьаһалтатын баһылыгынан эл. Семен Анатольевич Михалев, ХИФУ устуоруйа факультетын декана, и.н.к. Наталья Анатольевна Стручкова эбэрдэ тыллари эттилэр. Манна улууспут дьаһалтатын аатыттан сэмэй бэлэхтэри, эбэрдэ суруктары туттардыбыт.

Салгым Үөһээ Бүлүүгэ тийсэн култуура киинигэр дьаһалы үөрүүлээхтик аһыт. «Историческое наследие Исидора Барахова в политике, экономике, культуре» панельнай дискуссия буолла.

Күн иккис аҥаарыгар «Исидор Барахов и его сподвижники» кэмпириэнсийэ дакылааттары истии буолла. Чурапчы улууһуттан Л.М. Григорьева «Незаслуженно забытые соратники И.Н.Барахова И.Н.Винокуров, А.Ф.Попов», В.Д. Попова «Вклад И.Н.Винокурова в деле становления молодой Якутской республики», Маша Демьянова «И.Н.Винокуров аатын үйэтити», барыта холбоон 20 дакылааты иһиттилэр. Аабылдьыт дакылааттары истии түмүгүнэн, экспердэр быһаарыыларынан киинигэ тахсыаҕа диэн

иһитиннэрдилэр, өйдөбүннүк сувенирдары туттардылар.

Икки сиринэн тарҕаһан, Кэнтиккэ Чап уустарын, Намга норуодунай бэйиэт Бүөтүр Тобурожап түмэллэригэр сырыттыбыт. Кэнтиккэ баран иһэн, Эдьиний Дора маһыгар сүгүрүйэн аастыбыт.

Иккис күнүгэ «Тыа сирэ: сүүрү кыһалбалар, сайдар хайысхалар» диэн тизмэлэ төгүрүк остуол буолла. Кэпсэтинни социологической наука хандыдаата Юрий Иннокентьевич Жегусов, исторической наука доктора Н.Д. Архипов уонна улуус баһылыгынан экономика уонна финансаҕа сүбэлитэ Наталья Филипповна Гурьева астылар. Манна улууска ытыллыбыт социологической ыйытыгы хоруйдар түмүктэринэн, сайдыыга сыманнаах, кизг хабааннаах аһаҕас кэпсэтин буолла. Биһигиттэн бу кэпсэтингэ В.Д. Попова кытынна.

Түмүктүүр тэрээһингэ Исидор Барахов аатынан Үөһээ Бүлүүтээби 1 нүөмэрдээх орто оскуолаҕа ыччаттарга уонна оскуола оҕолоругар «И.Н. Барахов олоҕо уонна үлэтэ» диэн интеллектуальной оонньууну ыттылар. Күрэх иннинэ ХИФУ доцена, и.н.к. Айтал Игоревич Яковлев, Үөһээ Бүлүүтээби «Лидеры» уопастыбаннай хам-

сааһын исписэлиһэ Прасковья Анатольевна Тимофеева ыччаттарга туһаайан олус интэриһинэй сэлэргэһинни таһаардылар.

Уонтан тахса хамаандалаах күрэххэ Любовь Михайловна, Валентина Степановна уонна Машабыт хамаандалара ох курдук ортоку буоллулар. Бу оонньууга Тамалакаан орто оскуолатын сэттис кылааһын үөрэнээччигэ Эрал Саввинов бэйэтин билиитинэн барыбытын сөхтөрдө. «Бастыг оонньооччу» анал бириискэ уонна «Куорамыкы» диэн улуус кыраайы үөрэтээччилэрин таһаарбыт сурунааллары бастагы нүөмэригэр тигистэ. Кыһыылаах хамаандалар харчынан бириэмийэни наҕараадалаанмылар.

Бараховка аналлаах тэрээһиннэр былаан быһытынан өссө 2024 сыл олунньу-тугар диэри-саллаллар эбит.

Ити курдук, Үөһээ Бүлүүлэр чулуу уолларын үбүлүөйдээх сылын бэлиэтир тэрээһиннэригэр Иван Винокуровпыт аатын ааттаан, киинигэтин электроннай барыйаанын бэлэстээн, санаабытын ситэн кэллибит. Элбэх саҕаны көрөн-истэн, Иван Винокуровпыт үйэтиги былааннаахтык үлэлиргэ бадалаах дойдубутун буллубут.